

# BOTLOKWA TSA GO SEGA DERWE TSA TSALO

E rulaganyeditswe go dirisiwa gammogo le dividio tse di rutang tse di kgonang go laisololwa tse di mo webosaeteng ya [www.sidewalkspecials.org/education](http://www.sidewalkspecials.org/education).

1

Tshekeletsa gore o tshwanetse go isa ntša ya gago kwa tlilining ya diphologolo e na le dingwaga di le kae go ya go fagolwa.



DINGWAGA DI LE PEDI



DIBEKE DI LE THARO



DIKGWEDI DI LE THATARO

2

Go fagolwa ke eng?



KE KARO E E DIRIWANG MO NTŠENG GO NTSHA DIRWE TSA TSALO GORE E SE TSALE DINTŠANYANA.



GO TLHAPISA NTŠA YA GAGO KA SESEPA SA SHAMPOO SE SE KGETHEGILENG GORE E NNE E LE PHEPA LE GO THIBELA GORE E SE KA YA TSENWA KE MALWETSE.

3


Boammaaruri kgotsa Maaka?



KA METLHA NTŠA YA GAGO E TSHWANETSE GO FAGOLWA KWA TLILINIKING YA DIPHOLOGOLO.

BOAMMAARURI

MAAKA



GO DUSA GO KA NNA KOTSI MO NTŠENG E NAMAGADI.

BOAMMAARURI

MAAKA



KARO YA GO FAGOLA NTŠA E KOTSI.

BOAMMAARURI

MAAKA


4

Golaganya go fagola le matshosetsi otlhe a e ka a thibelang.



GO FAGOLWA

TVT's



MATHATA A GO TSALA




LE PARVOVIRUS



DIPHARASAETE




GO DUSA GO GO SA BATLEGENG



5

Boammaaruri kgotsa Maaka?



FA E LE GORE NTŠA E E DUSANG E A LWALA  
GO RAYA GORE DINTŠANYANA TSA YONE  
DI TLA TSALWA DI LWALA.

BOAMMAARURI

MAAKA

GO BOTLHOKWA GO FAGOLA DINTŠA  
TSE DI TONANYANA GAMMOGO  
LE DINTŠA TSE DI NAMAGADI.

BOAMMAARURI

MAAKA

NTŠA E E IMILENG LE DINTŠANYANA  
TSA YONE DI JA MADI A MANTSI.

BOAMMAARURI

MAAKA

6

Bolela dilo tse pedi tse ntša ya gago e tla di tlhokang thata fa e ka dusa.



7

Ntša e e nang le dintšanyana e tlhoka nako e e kana kang go amusa dintšanyana tsa yone?




8

Bolela dilo di le tharo tse lelapa le tshwanetseng go nna le madi a tsone pele ga le ka nna le ntša.



9

Boammaaruri kgotsa Maaka?




GO SIAME GO NNA LE DINTŠANYANA KA GONNE GO NA LE MAGAE A LE MANTSI A A KA KGONANG GO DI RUA.

BOAMMAARURI

MAAKA

10

Tshekeletsa gore ntša e tshwanetse go tshela nako e e kana kang le gore e tla tlhoka motlhokomedi yo o nang le boikarabelo nako e e kana kang.



DINGWAGA DI LE PEDI

DINGWAGA DI LE SOMETLHANO


DINGWAGA DI LE TLHANO

11

Tshekeletsa gore goreng o ka tsena mo mathateng le mapodise fa o dira gore ntša ya gago e tsadise tse dingwe.



MAPODISE GA A RATE  
DINTŠANYANA.



GA SE KABA MOLAONG GO RUA  
DINTŠA O SE NA LAESENSE  
YA BARUI BA DINTŠA

12

Boammaaruri kgotsa Maaka?



GO FAGOLWA GO TLILE GO FETOLA  
TSELA E NTŠA YA GAGO E ITSHWARANG  
KA YONE KA TSELA E O KA SEKANG WA  
BONELA KWA PELE.

BOAMMAARURI


MAAKA



DINTŠA TSE DI FAGOTSWENG GA DI  
NA GO GO SIRELETSA SENTLE GAPE  
DI TLILE GO LELEKIWA MOTLHOFO.

BOAMMAARURI

MAAKA



DINTŠA TSE DI FAGOTSWENG GA DI YE  
GO BATLA TSE DI KA GWELANANG  
LE TSONE, KA JALO, DI NNA NAKO E TELELE  
DI TLHOKOMETSE NTLO YA GAGO.

BOAMMAARURI

MAAKA



13

Tshekeletsa ditsela tsa go tlhalosa sentle ntša e e fagotsweng.



E TSHELA NAKO  
E E TELELE

GA E TSHEPE  
BOTLHOFO


E NA LE BOTSOGO  
JO BO SIAMENG THATA

GA E IKANYEGE

E NNA E ITUMETSE

14

Boammaaruri kgotsa Maaka?



GO FAGOLA NTŠA YA GAGO KE SELO SE SE SIAMENG THATA EBILE GO E SIAMETSE.

BOAMMAARURI

MAAKA

**O DIRILE SENTLE!**

O arabile di le kae sentle?



Porojeke ya SIDEWALK SPECIALS

e go lebogiwang WILD AT HEART le France-Hayhurst Foundation ka tsela e e kgethegileng.

Go bona didiriswa tse dingwe tsa thuto tsena mo webosaeteng ya [www.sidewalkspecials.org/education](http://www.sidewalkspecials.org/education)